

Na osnovu članova 12 i 87 stav 6 Zakona o sportu ("Službeni list Crne Gore", broj 36/11 i 36/13) i člana 40 stav 1 tačka 2 Statuta Opštine Budva ("Službeni list Crne Gore –Opštinski propisi", broj 19/10), Skupština Opštine Budva, na sjednici održanoj dana 2018. godine donosi

O D L U K U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU, POSTUPKU I KRITERIJUMIMA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE BUDVA SPORTSKIM SUBJEKTIMA

Član 1

U Odluci o bližim uslovima, načinu, postupku i kriterijumima za dodjelu sredstava iz Budžeta Opštine Budva sportskim subjektima ("Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi", br. 24/17) u članu 3 posljednjeg stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

"Sufinansiranje novoformiranih sportskih klubova čiji je Osnivač Opština Budva u 100 % iznosu, u ekipnim sportskim disciplinama i pojedinačnim sportskih disciplinama, za prve dvije godine od upisa istih u Registar sportskih subjekata (odnosno dvije takmičarske sezone) vršiče se na način:

- za sportske klubove u ekipnim sportskim disciplinama izdvajaju se finansijska sredstva do 20 % od ukupnih novčanih sredstava koja se izdvajaju iz Budžeta Opštine Budva za sufinansiranje sportskih klubova za tekuću godinu, shodno stavu 2 člana 3 ove Odluke i
- za sportske klubove u pojedinačnim sportskih disciplinama izdvajaju se finansijska sredstva do 7 % od ukupnih novčanih sredstava koja se izdvajaju iz Budžeta Opštine Budva za sufinansiranje sportskih klubova za tekuću godinu, shodno stavu 2 člana 3 ove Odluke.

Nakon isteka roka od dvije godine iz ovog stava, sufinansiranje novoformiranih sportskih klubova čiji je Osnivač Opština Budva u 100 %, će se vršiti u skladu sa članom 10 ove Odluke.

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore – Opštinski propisi".

Broj

Budva, _____

SKUPŠTINA OPŠTINE BUDVA

PREDSJEDNIK,

Djordjije Vujović

O B R A Z L O Ž E N J E

Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u članovima 12 i 87 stav 6 Zakona o sportu i članu 40 stav 1 Statuta Opštine Budva.

Članom 12 Zakona o sportu je propisano da ostvarivanje javnog interesa u sportu obezbjeđuje Crna Gora i Glavni grad, Prijestonica i opština.

Članom 87 stav 6 istoga zakona je propisano da se uslovi, način, postupak i kriterijumi za dodjelu sredstava i kontrolu nad realizacijom programa, bliže utvrđuju propisom Ministarstva, odnosno opštine.

Članom 40 stav 1 tačka 2 Statuta Opštine Budva je propisano da Skupština Opštine donosi propise i druge opšte akte.

Odlukom o bližim uslovima, načinu, postupku i kriterijumima za dodjelu sredstava iz Budžeta Opštine sportskim subjektima je propisano da se sufinansiranje sportskih klubova vrši na osnovu javnog konkursa, a članom 6 iste da sredstva za sufinansiranje sportski klub može ostvariti ukoliko ispunjava određene uslove i dostavi konkursom traženu dokumentaciju i to:

- rješenje o upisu u Registar sportskih organizacija,
- Da ima sjedište na teritoriji Opštine Budva,
- Program rada za tekuću godinu, izvještaj o radu sportskog kluba za prethodnu takmičarsku sezonu kao i izvještaj o finansijskom poslovanju za prethodnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
- Da sportski klub učestvuje u redovnom sistemu takmičenja koja organizuje nacionalni sportski savet Crne Gore u određenoj sportskoj disciplini i
- Da nema blokadu poslovnog računa, poreske dugove i dugove koji se odnose na socijalno osiguranje.

Predlogom izmjene i dopune ove Odluke, predlagač je normativno regulisao način sufinansiranja novoformiranih sportskih klubova čiji je Osnivač Opština Budva u 100 % iznosu, a koji zbog nepostojanja dokumentacije i to:

- izvještaj o radu sportskih klubova za prethodnu takmičarsku sezonu kao i izvještaj o finansijskom poslovanju za prethodnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha).

ne bi mogli da učestvuju na javnom konkursu za sufinansiranje programa rada sportskih klubova, odnosno ovim klubovima se ne bi mogla opredijeliti finansijska sredstva u smislu člana 6 i 10 ove Odluke.

Sufinansiranje novoformiranih sportskih subjekata za period od dvije godine je neophodno jer na taj način Osnivač kluba (Opština Budva) obezbjeđuje i omogućava rad klubova, čije su djelatnosti prepoznate kao djelatnosti od javnog interesa, i koje bez ovakog načina sufinansiranja ne bi mogle da uspješno funkcionišu.

Iz navedenih razloga predlažemo Skupštini donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o bližim uslovima, načinu, postupku i kriterijumima za dodjelu sredstava iz Budžeta Opštine sportskim subjektima.

SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

